

L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES D'UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número 2 céntims.
 Fora de Palma 2 1/2 "
 Números atrassats 4 "

ES JAY DE SA BARRAQUETA.

(RONDAYA.)

*Hey hacia un Rey
 Que parava fases
 Y li cayan ses baces
 A dins un ribell.*

Axò era y no era, bòn viatge fassa la cadernera. Contan qu'un temps hey havia prop d'una Ciutat un camp qu'hey corria un riu que besava es pèus à un turó, y demunt es turó s'hi veia una barraca, y devant, una perera que li feya ombra. Aquí hey passava la vida un homonet vey anomenat: *Es Jay de sa Barraqueta*.

Era tan mal sofrit y rabiós que ningú li poria demaná de noves: y ses dònes devan à n'es nins quant ploravan. si no callas, te duré à n'*Es Jay de sa Barraqueta*, que fa seim d'ets atlòts grassos y aygo-cuya d'és magres. Y es nins callavan, perque s'estimavan més viure que caure en ses mans d'aquell Jay.

A les hores el Bon-Jesus y Sant Pere anavan p'el mon.

Un cap-vespre, camina, caminarás, sa nit los agafà devora sa barraqueta; y, acostantsè, véren es Jay qu'aplegava lleña per còure es sopà.

—¿No mos dariau posada per aquesta santa nit? (preguntà el Bon-Jesus.)

—Si vos aconhortau de jèure en terra.....

Y el Bon-Jesus y Sant Pere entraren dins sa barraca. Es jayet encaientí s'escudella, se posàren en taula, y no tenian més qu'un roagó de pa més rostit qu'un test de teula.

—¿Que no heu de fé sopes? (preguntà el Bon-Jesus.)

—Ell ja'u veys. No hey ha més pa.

—Feys sopes, no temeu.

Y es Jay se posà à llescà es trosset de pa d'òrdi, y com més anava, més llesques feya.

—Ell el Bon-Jesus mos dona la mayna, (deya es Jay desirà.)

Sonará cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envián es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat a s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

L'endemà demà, quant es sól comensava à goytá per s'entrellum de llevant, el Bon-Jesus y Sant Pere estaven de partida. Aquell crida es Jay, y li diu:
 —Vaja, padrinet, ja que mos heu trac-tats tan bé, demanau un dó.
 —Demana la Glòria, (digué tolduna Sant Pere, baxet, baxet, à n'es Jay.)
 —No vax de glòries. ¿Sabeu quin dó vuy? Que qui *pujiga* demunt aquesta perera, no puga devallá fins que jo heu diga.
 —Concedit. Demanaunè un'altre.
 —Ydò que *tenguiga*....
 —Demana la Glòria, (li tornà dí Sant Pere.)
 —Xaume fé, si voleu. ¡Ja's bòna aquesta! Ydò, que jugant amb aquestes cartes, no puga pèrde may.
 —Concedit. ¿Voleu rès més?
 —Demana la Glòria, carabassa, (li digué altra volta Sant Pere.)
 —Si no'm das conte à Déu, vos es-clafava es morros, (respongué tot enfuriit es Jay; y agafant un serró que per allà tenia, continuà:) Lo que vuy jò, es que qui se *pòsiga* dins aqueix serró, no'n puga sortí fins que jò heu diré.
 —Axí còm vos deys serà.

Y el Bon-Jesus y Sant Pere prengueren ets atapins, y..... per avall s'ha dit.

Es trabays de vuytant'años feyan trèure jep à n'es *Jay de sa Barraqueta*, que ja estavà còm aquell que diu, amb sos pèus dins sa fossa.

Y veys aquí qu'un dia s'hi presenta La Mòrt, y li mogué aquixa convèrsa:

—Ola, jayet, anem amb mi.
 —¿Anem?
 —Ydò, feys via.
 —¿Que no t'agradan ses peres?
 —Axí mateix.
 —Ydò, puja demunt aquixa perera y menjen fins que'n vulgas, y jò aniré à arreglá quatre feynes.

—Afeñauvos y ferém via.

Y La Mòrt s'en puja demunt sa perera menja que te menja peres, fins que les se tocà amb so dit. Però, quant volgué devallá no pogué, perqu'es Jay no s'en volia anà amb ella y s'estimava més

està per aqueix mon que morirè; y la pòbre que tirava llamps y pestes còm si tot heu hagués volgut encendre.

Y à n'es Jay li passá p' es cap ferley está molt de temps, y pasaren aüs y aüs, y La Mòrt dalt sa perera sense poré matà ningú.

Si qualche fossé hagués sabut axò, à n'es Jayet li feya ballà s'ensenay; perque no se moria ningú y ells no guanya-van rès, còm succechia enguañy à n'es de Felanitx.

Arriba un dia que La Mòrt, avorrida d'està dalt se perera, digué à n'es Jay:

—Amollaumè y no vos diré rès.
 —¿Y heu dius de debò?
 —Paraula d'homo.
 —Tú no'u ests homo.
 —Si vos toch, que'm tirin d'una passa.
 —Ydò, vesten. Y si'n vòls més de peres, ja tornarás.
 —No vax de peres, no.

Y de llavò ensà, un que no va de rès, diu què *no ra de peres*.

La Mòrt, tolduna que se pogué esca-pá, ¡cametes me valguen!... à doná part à n'el Dimòni, qu'estava més enfadat qu'un cabó de realistes. Que, axí còm ningú se moria, no entrava cap con-demnat à Infern. Y, quant sabé es pas, remenant sa coua, deya:

—¡Xelme fé à conte méu à n'aquest bergant!

Era una nit d'hivern, y no s'aturava de ploviscà: es Jay s'escaufava dins sa barraca.

El Dimòni carregat amb dues ànimes y bañat fins à sa pell, s'hi presenta y enrahonan d'aquesta manera:

—Ola, Baña-verda, ¿qu'es estat?
 —Homo, qu'ha d'essè estat; jò m'en venia tot just per aquest camp amb aquestes dues, que eran d'un taverné y d'un contrabandista, y mos ha aplegat aquesta barrumbada y he vengut à ar-reconarmè aqui.

—Bé, homo, bé; estich content. Acostet y t'escaufarás un poch; bé qu'axò es cosa qu'un de vòltros sempre n'es servit.

Y el Dimòni s'hi acostà.

—¿Y si feyem un escambrí? li digué.
—Ja 'u has dit. No, y jò que tenchunes cartes..... ¿Y qu'hem de jugá?
—Un' ànima d'aquestes y sa téua.

Y còm es Jay sabia que no poria pèrde, hey vengué à bé. ¿Y que m'en direu? Es Jay una derrera s'altre, li guañá ses dues ànimis, que de gòtx y alegria botavan. Però lo que li sabia greu à s'ànima des taverné era no porè plantá tavèrna, perque no tenia mans per posá aygo à dins es ví, ni cap per enganá à la gent; y à sa des contrabandista no porè aná de tabach, perque no tenia cames per corre y fugí des carabinés, ni llengo per di mentides. ¡Mirau qu'aqueses dues ànimis hey estavan ben arreglades!

Llavò el Dimòni volgué que li pagás cafè, copa y puro, perque li havia guañat; y axí còm per aná à sa tavèrna havian de passá es torrent, el Dimòni se digué per si mateix:

—Aquest Jay es més que l'reverent Dimòni, perque à mí qu'heu som, m'ha enganat. ¿Còm heu faré per durlomen? No rès, en passá es torrent el cap-fich de còp-descuyt dins s'aygo, y llavò ja serà meu.

Y es Jay se posá es serró à s'esquena, y jala envant! de cap à sa tavèrna.

—Homo, (va dí es Jay), veus, tú estás avesat à viure dins foch; y amb s'arruxada d'avuy y are si te bañas es pèus à n'es torrent hey ha perill d'embolicá una pulmonia. ¿Y que seria el mon sense tú? Y sobre tot à Infern no hey hauria qui s'hi oís. Es condemnats no voldrian està p'ets altres dimònies y se mouria un renou... Ca, ca, creumè, poset dins aqueix serró y te passaré demunt s'esquena.

Y es beyerol de Dimòni s'hi posá dedins. Per mí havia tastat ses botelles des taverné quant s'en duya sa séua ànima.

Y es Jay quant vé el Dimòni dins es serró, va dí:

—Are t'hi tench.

Y tocá soleta à ca un ferré.

—Daume una calda à n'aquest serró, (digué à n'es mestre.)

Y el pòsan dins sa fornal; quant fonch ben vermey, el tiran demunt s'encruya, y, agafant es mossos es mays, toch vé, toch va, fins que no tengueren alè; túm, pa, ta, túm; túm, pa, ta, tam.

Llavò es Jay obri es serró y el Dimòni sense volé sobre qui l'havia encalsada, ja's fuyt còm un llamp cap à Infern.

—Ja tornarás si'n vòls un' altre, (digué tots amb tò de burla.)

Es Jay s'en torná à sa barraca y entre ell mateix, se deya:

—Are ni La Mòrt ni el Dimòni no'm demanarán pús de nòves, y porà essè que visquem molt de temps. Veèm en Gelat ahont s'ajaurá.

—Fletes mèues, (va dí à ses dues ànimis quant arribá,) aqui, qui no fa feyneta, no menja coqueta.

—Ja's de rahó, (respongueren elles,) ja val més fé feyna còm un patró pelut que no viure amb en Bañeta verda.

—Però còm porian fé axò si no tenian còs? dirá qualquí.

—Fiet, li diré jò, axò contan ses cròniques d'aquell temps, y fòris.

Sobre tot, passaren àns y àns y es Jay de sa Barraqueta ja no havia de fé es cent: y, cansat de viure, s'exclamá:

—Ja 'u será blau es festé, si axò no muda. No rès: anem à n'el Cèl, veurem si mos vòlen.

Y camina, caminarás, per deserts y boschs, travessant muntañes y comeillás, arribá cansat y mòrt à n'el Cèl; y vegent ubert, se'n entrá dedins, y tot-duna qu'afiná el Bon-Jesus, s'en hi va aná à ferli xacòta.

—Está, homo, (li digué el Rey de Cèl y terra.)

—Apòsta he vengut per està, respongué es Jay, y se vá assèure.

—Ja estaré més alèrtà un' altre vegada, (deya Sant Pere remenant es cap); ¡mirau quina endemesa, entrarsen sense dirme ase ni bèstia!

Y es Jay de sa Barraqueta al punt tot heu desbaratava y sempre feya riure la cort celestial y à n'el Cèl no hey havia qui s'hi entengués.

—Treu à defòra aqueix desbaratat, Pere, (va dí el Bon-Jesus), qu'axò no's lloch de fé trifulga.

Y Sant Pere amb una betcollada l'enviá à mal viatge.

—A n'el Cèl m'engegan y à l'Infern me pregan, (va dí es Jay), à l'Infern m'en vatx.

Y ja's partit de quatres per avall: y, camina, caminarás, per turons, fondals y garrigues, à n'es pèu d'una muntaña vé una covota que vomitava sum.

—Aquí dèu essè l'Infern, (digué entrant dins sa cova); vé un portalet y tocá à sa pòrta.

—¿Qui es? (preguntá una veu esquerdada.)

—Es Jay de sa Barraqueta.

—Posau barres que no entr!

—Si no obriu, esbuch ses pòrtes.

Obriren, y un enfilay de dimònies amb tions de foch, còm à llamps s'afuaren à ell.

—Anau alèrtà, que poriau cremá un homo, (digué tot xelest,) y ahont es es vòstr' amo?

—Entrau per allà dedins, (digué tots es dimonions tirant es tions de foch, y advertint à n'es séus compaïeros:) Ell aquest bergant no's còm ets altres que vénen per aquí. ¿Que dèu cercá aquest embadalit? Es qui vénen del mon, van més coua baxa.

Havian passat vuyt dies y es Jay de sa Barraqueta sortia d'Infern.

Aquell paratge no li agradava y determiná tocá el dos altre volta cap al cèl.

Tan aviat tancaren es dimonions quan el véren sortí, que li enganxaren es calsons; y ell tot enfadat, exclamá:

—El Dimòni qu'hey habit amb vòltros. ¿No sabeu tení un poch més de mirament amb ses còses?

Quant arribá à n'el Cèl, Sant Pere guanyava per un finestró, y fent sa mitja, li digué:

—Ah bergant! no m'enganaréu, no, aquesta vegada. Si hagueseu demanat la Glòria, quant vos ho deya, are vos dexaria entrá.

—¿Y si vos donava dues ànimis?

—Ell En Pau heu digué: «Que qui guañava un' ànima, tenia sa séua segura,» però.... bé, heu aniré à demanà à n'el Bon-Jesus.

ATJUDARIES AC. 10 VAL. 21.

Poch després, es Jay de sa Barraqueta anava à dû ses dues ànimis perque li havian concedit lo que desitjava.

Quant torná, li obriren sa pòrta, hey entrá; y encar'are hey es, si no ha sortit.

Y sa rondaya está acabada. Digau si vos ha agradada.

JORDI DES RECÓ.

BONA RECEPTRA.

Vetx, Ramon, que amb grans afanys
Molta gent sobre procura
Còm es que, sense malura,
He doblegats noranta anys.

Y còm que no es cap secret,
Te diré, d'una vegada,
Sa recepta que jò he emprada;
Si la vòls, aprofitet

De còm era atòt pussé,
En rès he passat sa mida;
M'he cercat goñá la vida
No malgastant cap doble.

May per may, à casa estèrna
He anat de fèstes ni balls,
Ni he anat de cans, bòus, ni galls,
Ni he entrat may dins cap tavèrna.

A trenta anys me vatx casá
Y sa dòna m'ha fét l'olla,
Y may he duyta curòlla
De paxxons, ni de sumá.

He procurat amb ningú
Del mon, may tení querella;
Y amb ella,... joh! lo qu'es amb ella
May hey ha hagut un tu per tu.

Dant à n'es còs lo que vòl,
No he anat may de bel-landines;
M'he colgat amb ses gallines
Y m'he axeçat amb so sòl.

Y en llòch de rodá p' es Born
Còm fa sa gent de vuy dia,
He cregut que 'm convenia
Molt més, retirá dejorn.

A s' hora de dexá s'eyna,
En llòch de baladretjá,
M' en he anat à passetjá,
Per reposá de sa feyna.

Y còm qu'es còs se confòrta
Respirant ets ayres sans,
Amb sa dòna y ets infants
Li hem pegat per fòra-pòrta.

Sempre he fét de no tení
Cap pena llarch temps colgada,
Ni he presa may cap volada,
Ramon, sense importarhí.

Si un dia no he estat trempat,
M'he posat totduua à dieta;
Que aquesta es sa més condreta
Medicina qu'he trobat.

Així no he hagut de mesté
De metge ni potecari;
Ni he volgut essè clavari
De cap fèsta de carré.

Ni m'he aficat amb partits
Ni he trapitjat cap catifa,
Ni he posat may à cap rifa,
Ni he anat de truy ni de crits.

Y sense aná à fé cap vaca,
M'he pogut trobá també,
Quant l'he hagut de menesté,
Un duro dins sa butxaca.

He fét es bé qu'he pogut,
Y de fadrí y de casat,
Gracia à Déu, may m'ha faltat
Pau, alegria y salut.

Ja veus ara quins parañys
Son aquests que jò he seguit
Per arribá, amb bón delit,
A doblegá noranta anys.

Y me roman es consòl
Visquent bò y trempat per ara,
De doblegarne axí encara
Uns quants més, si Déu ho vòl.

MIRANUS.

XEREMIADES.

Dues enhorabones enviam de tot bòn
cò à s'Ajuntament.

Sa primera, per havé feta buydá sa
carniceria véya, y donat ordes per co-
mensarla à derribá. Ja era hora.

Y sa segona, per havé dispòst el seño
Alcalde que totes aquelles taules de *con-*
cèrt des carré de sa Butzeria s'installassin
à Plassa amb tota netedat.

Retiram amb molt de gust un anunci
que teniam ja compòst sobre aquell *cuar-*
tel general de cans afamegats y axams
de mosques, qu'hey ha hagut fins ara à
derrera Santa Eularia.

Amb aquestes millores s'Ajuntament
d'una pedra fa dos tirs: netetja y axam-
pla un barrio, y aumenta ets arbitris de
Plassa. *Ocalá sempre obrás axí!*

Diumenge passat es pollensins varen
tení sa satisfacció de veure benehí es
séu nou cementèri, construït segons
es plans y baix direcció del Sr. Arqui-
tecto Don Lloachim Payia.

Nòltros aplaudim de bendeveres sa
constància y es bòn acèrt amb à que ses
autoridats d'aquell pòble y s'autó d'es
projecte han realisat tan important mi-
llora.

Sa vila de Santa Margalida, ja fa es-
tona que té uns plans p' es séu cemen-
tèri estudiats p' es nòstro amich Miquèl
Rigo (a. c. s.) y per cèrt que si fesssen
ses obres subjectantse à dits plans, seria

còsa de veure. Duptam que's santamar-
galidés mantengan tal idèa, y es mal
serà per ells.

De Son Tril-lo nòstro, no'n parlem,
pués pareix qu'axò d'engrandirlo va
llarch. No més fa dèu ó dotze anys que
s'en parla, y encara no mos trobam à
punt de posà sa primera pedra.

Que mos dispensin es nòstros lectors
si hem deixat de seguir sa secció des
Ram de cuyna, pues s'havé d'estorà sa
Redacció mos ha duyt es matex destorb
que dú cad'any à totes ses *oficines*, y
per axò sòlen fé dos dies de vega. En es
pròxim número, la continuarem, si Déu
ho vòl.

S'altre dia llegirem un comunicat à
un diari que deya còses molt sèries res-
pècte de s'*emissió d'obligacions* feta per
sa Compañía d'es *Fèrro-Carril de Ma-*
llorca. *El Comercio* d'aquests dies pas-
sats diu qu'ha rebut escrits que supo-
sam parlan de l'assunto. Ses accions
des Fèrro-Carril pujan y devallan còp
en sech, sense que nòltros ignorants ni
molts des qui ténen pretensions de sabis
pugam esplicarmos es vertadé motiu. Sa
Junta d'Administradós des Fèrro-Carril,
segons diuen, se tròba bastant desjun-
tada. Ets accionistes de pòques accions
y molta bona fè, estan à la mira, sospit-
tant que ells pèrden amb ses jugades
d'altri. Y nòltros en vista de tot axò
mos demanam:

¿Qu'hey dèu havé devall aquests ter-
rossos?

¿Qui es que sab la neta de tot lo que
passa?

¿Ahont trèuen cap aquestes teresetes?

¿Per quin motiu una Sociedad que té
elements de vida pròpia, més que moltes
altres, fa tant mal papé à sa llista de
cotisacions de valós locals?

Si Don Cristòfol Bennassa deya veri-
tats à n'*El Demòcrata*, ¿perquè el déjan
cançà tot sòl? Y si no estava en lo cèrt,
¿perquè no'l combaten? Nòltros confes-
sam que no hey veym clà amb aquestis
negòcis, y agrahirém à qualsevòl que
don llum à L'IGNORANCIA, pues, còm
tothom sab, sempre hem preferit el bé
comú à n' es *maniapolos*, que sòlen esse-
alou de pochs; advertint que mos re-
pugna suposá que en cap arreglo des
Fèrro-Carril hey hajan mediat may mi-
res personals ni de camarilles. Nòltros
no creym amb sos llombrigols cap-a-
munt, encara que tot lo mon hey cregat.

Y basta.... per avuy.

Qui vulga veure un tròs de carretera
provincial que dona góig, que surta per
sa Pòrta de Sant Antoni, prenga de cap
à n' es Portitxòl, y seguesca tira, tira,
fins à n' es pont alt de ses Figueres
baxes.

Hey ha qu'adverí que si vòl arribá
viu no hey pòt aná ni à peu ni colcant,
ni de remolch ni nadant; es necessari
qu'hey vagi en globo.

Bé es veritat que la major part d'a-
questa carretera (a) *seregay* está emba-
rrassada amb sa pedra picada qu'hey
han d'escampá. Y no més fa mitx any
qu'hey fa nòsa. Suposam que d'aquí à
l'any qui vé, ja l'haurán escampada.
Que tengan un poch més de paciència
es veynats des Moliná y es Lluchmajó-
rés y tots es qui transitan per aquell
tròs de carretera.

Anem à un'altra còsa.

Es músichs des Regiment de Filipi-
nes celebraren dilluns passat sa fèsta de
sa séua patrona, Santa Cecilia, amb un
ofici solemne à Sant Nicolau.

Sa funció va essè molt lluhida y hey
assistí molta de gent.

Amb tota cortesia y molts bons mò-
dos, contesta *El Comercio* à sa amistosa
reñadeta que li donàrem en es número
passat. Diu que efectivament tenim rahó
de lo que mos quexàvam; y que de part
séua farà tot lo possible per posarhi re-
meys.

Contents estam de veure sa sinceritat
y es bons desitjos que *El Comercio* ma-
nifesta.

Per altra part, sembla que *El Comer-*
cio estraña, y *El Demòcrata* també, que
d'una questió haguda entre un redactó
d'aquest diari y un artista des Teatro,
L'IGNORANCIA no n'haja dita una pa-
raula.

Tant un còm s'altre trobarán contes-
tació à n'axò, si's prenen sa molestaia
de repassá lo que diguérem en es n.º 17
de L'IGNORANCIA, cumplint un dever de
compañerisme, à propòsit d'un cas sem-
blant que li segui à n'aquest redactó
mateix. Nòltros pensàvam que à còses
còm aquestes basta dirles una vegada,
per tenirles enteses.

«*Nosotros*, (diu *El Demòcrata*,) cree-
mos que lo más prudente es callar.» Y dò
justament axò mateix es lo que nòltros
creym també.

S'Isleño diu qu'hey ha esperauses de
veure en terra haviat sa paretòta de sa
Llonja.

¿Aquesta mentida será vera?

S'Ajuntament, segons notices, ha
acordat de vuy envant aná à ses recep-
cions en cotxo, en lloc d'anarhi à peu.

Li aconseyam que mantenga aquest
acuerdo, al manco fins en havé posat
mitjes sòles à s'empedregat de Cort.

Vertaderament seria una llàstima que,

qualque dia de xeremies, un Retgidó llenegás, se desviás un pèu y li botís per allá en terra sa medalla. Ara, si'l se desvia un *bolsista*, ó qualsevol altre ciutadá que paga contribució,... jaxò no vòl di rès!

Passat demá dilluns, à la una des capvespre, s'ha de celebrá en es salon gran de sa Diputació Provincial s'inauguració de s'*Escola Mercantil* de Mallorca.

Hey assistirán, segons notices, ses primeres Autoridats y hey convidarán també señores.

Es mateix dia han de comensá ses classes, que per ara se donarán provisionalment à una casa des cap des Born, devant s'Hort del Rey, (carre de la Llibertat, n.^o 2, 1.^{er} pis.)

Amb tot y lo molt qu'ha plogut, (diu es *Díari*, hey ha vesins de sa plassa de Santa Eularia que no han pogut omplí ses séues fonts.

En canvi, es Pes de sa Paya ha estat aquests dies convertit amb una riera. Per sét ó vuyt forats brollava s'aygo de sa siquia rebentada y de ses tronetes, y s'en anava fent torrent cap à la mar.

Y axí una cosa va pe's'altra.

Hey ha notices sospitoses de que dins poch temps tornarán está de moda es miriñachs.

Si aquesta es vera, (diu un diari), bóna xeripa per ses modistes... y per ses *pretones catalineres*.

Llavo si qu'es consums anirán de bò à milló. Serà cosa d'aumentá es sòu à sa madroña.

S'altre dia, una dòna passant p' es carre de Sant Miquèl, llenegá y se desjuntá una cama.

A tots es qu'hajan de passá per aquell carre, L'IGNORANCIA los dona un bòn conseix, y es, qu'hey vajan axí còm s'Ajuntament anirà à ses recepcions; vòl di, en cotxo.

Si aquella pòbre dòna heu hagués fét axí, rès de tot axò li hauria succehit.

COVERBOS.

L'amo d'una casa de *préstamos* va aná una vegada en sa Corema, à sortí de la parròquia.

—Sabeu es Pare-nòstro? li demaná es confés.

—Li diré: moltes vegades l'he comensat; però tench tantes feynes que may l'he pogut acabá d'aprende.

—Vàlgam Déu! (s'esclamá es con-

fés.) Digau, germanet, qu'ha nòms d'es qui van à manllevarvos doblés, los sabeu tots de memòria?

—Ah! axò, sí señó: no m'en olvida cap.

—Ben fét, ydò. Anau, germanet, y ja tornaré diumenge qui vé.

Es confés, l'endemà, va veure uns quants coneiguts séus, los contá aquell pas, y los enviá à ca's prestamista, un derrera s'altre, perque li manlevassen una cantitat perhom.

—Qu'ha nòm vostè? (va di aquell à n'es primé qu'arribá.)

—A mí m diuen *Pare-nòstro*.

—La gracia de vostè? (preguntá es prestamista à n'es segon qu'arribava.)

—Jò he nòm *Vos qui estau*.

—Y vostè còm se diu? (demana à n'es tercè.)

—Jò som *En tot lo cèl*.

Y axí seguiren presentantsen d'altres, donant cadascun per nòm un boçinet des Pare-nòstro.

Es diumenge vinent, es prestamista tornava está ajonoyat devant es confés.

—Digau, germanet: qu'ha heu pogut acabá d'aprende es Pare-nòstro?

—No, pare; encara no.

—Y es nòms d'es qui vos han manlevats doblés, de diumenge ensá, los recordariau de memòria?

—Axò, sí señó.

—Meèm, digualosmè, en confiansa.

—Vatlos t'aquí: *Pare-nòstro, vos qui estau en tot lo cèl, sia santificat el vòstro sant nòm*....

—Basta, germanet, basta: no vos canseu més, y anau en bon' hora; que ja he conseguit fervos aprende es Pare-nòstro.

A un lladre que, es vespre abans, l'havien atrapat robant una garba, y heu negava, es Jutge li preguntava:

—Y bòno, diguesmè qu'que feyas ahí à les onze d'es vespre dins es camp d'un altre?

—Señó, la veritat, (responia ell), jò no feya rès; ja li he dit, quant me demanava es méu ofici, que jò som un vago.

Un seño molt véy, vé un pís qu'estava per llogá; pregunta per ell, y demana à s'encarregat qu'en fan de renda.

—Tres duros cada mes, (li respòn.)

—Està bé; fassi el favó de mostrarlo.

—Ah! no señó.

—Perquè?

—Perquè l'amo de la casa no vòl que hey hagi cap enterró à ses séues finques.

ADVERTENCIA.

Es dissapte de Nadal, si Déu ho vol, feym contes cloire, amb so numero 80, es prime tom de L'IGNORANCIA. Suposat que romànent alguns exemplars complets, à sa nostra Administració (Rotger - Cadena de Cort), estarán venals per pren de 20 reals. Es números atrassats, en benefici à n'es qui vulgan completà sa séua col·lecció, se donan a pren corrent, ó sia à 2 céntims cada un.

PORROS-FEVES.

SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFIC.—Qui fa bé, rica alma té.
SEMLANSES.—1. En que té pòls.

2. En que té creus.

3. En que té còrdes.

4. En que té glòria.

TRIÀNGUL.....Pagesa-Pages-Page-Pag-Pa-P.

PROBLEMA....301 óus.

ENDEVINAYA..—Es pensament.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes fòra una:—Un Sabaté en dilluns, Farneta, Qnibuscumque y Toni Nerdés.

Sét.—Compare Flasco, Un Inquerido, Pèp Blat, y Voracita.

Quatre:—Tòfol Serceri.

Y una no més:—Un Meritòri.

GEROGLIFIC

SIEDI SAP ¡Ay, ay!

SILLMNJA

JORDI DES RECÓ.

SEMBLANSES.

1. ¿En que s'assebla Palma à Madrid?

2. ¿Y un pintó à un picapedré?

3. ¿Y es Mòll à n'es Born?

4. ¿Y un caragòl à sa lluna?

TONI NERDÉS.

QUADRAT DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides de periòdics y de través, digan: sa 1.^a retxa, lo qu'are comènsa à du molta gent; sa 2.^a, lo qu'hey ha à sa derrera plana d'un diari; sa 3.^a, un illatge, y sa 4.^a, lo que diuen à un curt de gambals.

P. PESET.

FUGA DE VOCALS.

N P P F . S P . P . . F M . M B P P .

Q. R.

PREGUNTES.

1. ¿A ne qui han llevat més feyna ses màquines de cosí?

2. ¿A ne qui venedó no li demanan may afagitors?

3. ¿A ne qui li fan saynies sense trèureli una gota de sanch?

JORDI DES RECÓ.

ENDEVINAYA.

Tothom amb mi está content; Jò don való à n'es covart, Jò doblech' es més valent, Y som tan fi y amantent, Que en tota fèsta hey prench part.

BÉ-BÉ.

(Ses solucions dissapte qui c'è si som cius.)

27 NOVEMBRE DE 1880.
Estampa den Pere J. Gelabert.